

# Legendas aspesas

Si hètz ua pasejada en Vath d'Aspa, qu'encontratz dilhèu causas estranhas...  
Aqueths contes e istuèras que'vs daràn explics!

## Era guèrra de Jan-Març et Jan-Mai

Un cop èra que i avè un dragon qui arribava d' Italia en trin tà ir tà Bedos. Que hartava tot eth monde alavetz que'u jetèn sus eths ralhs.

Aqueth dragon Jan-Vier qu' arribè a Bedos e que s' escapè ena montanha.

Jan-Mai et Jan-Març 2 omis de Bedos què' u demandèn:

-Què hès aqui ?

-Que vieni cremar eth vilatge!

-Ah que vas vèder! Rendetz-vse deman a 9h.

Eth lendedia eth dragon qu' arribè eth purmèr.

Tot purmèr eth dragon que ganhava e critava ."Qu' èi ganhat!".

Mes eths omis que disèvan "Non n'ei pas acabat!".

Jan-Mai que'u hasó ua presa de judò e que ganhè! Que hiquèn a Jan-Vier en trin de cap tà Spanha mes eth dragon qu'èra trop bèth e eth miador que'u demandè de baishar a Jaca.

A Bedos eths omis que hiquèn eth huec ara montanha tà non pas que lo dragon tornèsse.

Si ensajava de tornar que's cremarè lo cuu !

Qu' ei pr'amor d' açò que cada an en genèr los Aspès que hican eth huec ara montanha.

cric crac qu' ei cremat!

Cric croc that Maroc!

## LOLO ETH LENHASSER

Un cop èra, que i avè un lenhassèr qui s'aperava Lolo Bedoth. Eth matin 19 de junh Lolo Bedoth que parti tribalhar en bosc.

-Totun! Que soi arribat, ce ditz Lolo

Que pausè eth son sac darrèr un arbo. Ena saca qu'avè granas de bedoth magicas. Que's viré e que vedó un ors.

-Adiu! Lenhassèr. Ce ditz l'ors .

-Ah!que parlas!

-Oc!

Bom !!!! Lolo Bedothe que s'epatafla. Mieja òra après Lolo que's desvelhè.

-Quin t'apèras!

-Que m'apèri Lolo. E tu ?

-Jo que m'apèri Balo.

E que batalèn tots dus .

Esconut d'arrèr un arbo, Jojo Hastiau un cohet -broish ,qu'espia eth sac de granas magicas e que 's jeta sus eth sac tà panar las granas de bedoth magicas .Lolo que's vira e que car a hum de calhau tà gahar Jojo Hastiau . Ua ora après Lolo qu'arriba ena tuta de Jojo . Lolo que s'escon darrer eth cautèr e qu'espia Jojo.

-Nha nha nha !

Que's pelejan: un cohat! Un còp de baston! un truc!un tum! Lolo que ganha e Jojo l'Hastiau que s'escapa a hum de calhau.

Lolo que planta viste eras granas. Un bosc de bedoths que possa .

Lolo que basteish un vilatge au miei deu bosc e que l'apèra Bedoth, uei Bedós.

Qu'ei pr'amor que l a bedoths a costat de Bedos.

CRIC CROTH  
BRAVO BEDOTH!

CRIC CROTH  
ADIU COHET-BROISH !

Era Vath misterosa:

Perqué e s'apèra atau era Vath d'Aspa?

Lo rei Agrada-bedoth que hasè era guèrra contra eths Vikings qui volèn esglaihar Bearn. Eras Broishas Vikings que preparèn ua daga empositoata dab serps. Un Viking, eth mes bon arquet Caporalbol, que lançè era daga contra Agrada\_Bedoth Eth rei empositoat que cadó malaut.

Quin salvar lo rei ?

Aspa,un eròi qui mestrejava l'eslambrec qu'arribè. Que lancè un eslambrec magic sus eth rei. Eras serps que petèn e eth poson que se n'anè.

Agrada-Bedoth qu'estó sauvat. Mes Aspa que recevó ua sageta empositoata qui'u hasó vèder hòu.

Millions de Vikings qu'arribèn e Aspa que decidi de cambiar de costat e d'ajudar eths BARBARES. Qu'aucidó lo rei dab ua destrau.

Que balhè era Vath aus Vikings qui decidin de l'aperar era Vath d' Aspa.

Eras crapas guerrièras:

Un cop èra, que i avè un crapèr d'Aidius qui avè un chepic: ne sabevè pas qui minjava eras crapas!

Que decidi de s'escóner tota era nueit. E que vedó eth lop puish er ors! Ne sabevè pas quin har pr'amor qu' èra interdit de caçar aqueths animaues.

Alavetz eras crapas qu'avón ua idea. Que decidin d'escóner eths poquets en eth hen. Que s'entraïnèn pendent tot l'ivern ena borda: que minjavan sopa tà vèder granas, léndias tà vadèr hòrtas, que hasèn ara boxa, au judo, au rugbi...

L'estiu d'après que pujèn tara montanha de Pons. Ua nueit eth lop e er ors qu'arribèn. Eras crapas que's hiquèn en posicion de combat tara honhada. Eths crabòts en lo hen que cridavan "Anem Mamà!Anem Papà!"

Praube ors e praube lop! Qu'aven mau pertot! Que s'escapen tà Parc Nationau. Eras crapas que hasón era hèsta ena bòrda !

Cric crops adiu eths lops !  
Crinc crapas bravo eras crapas!